

1. **Identify the main components of the system.**  
 2. **Describe the flow of information and data.**  
 3. **Explain the role of each component.**  
 4. **Discuss the advantages and disadvantages of the system.**  
 5. **Provide a conclusion and recommendations.**

TABLE 1.1: System Components and Data Flow

Component	Function	Data Input	Data Output
Input Device	Collects user input	User Input	System Data
Processor	Processes data	System Data	Processed Data
Output Device	Displays results	Processed Data	User Output
Storage	Stores data	System Data	Stored Data
Network	Connects devices	Network Data	Network Data

# STATISTICAL ANALYSIS



# STATISTICAL ANALYSIS



## QUESTION 1



QUESTION 1: The following figure shows the relationship between variables X and Y. The regression line is shown in the figure.



QUESTION 2: The following figure shows the relationship between variables X and Y. The regression line is shown in the figure.



QUESTION 3: The following figure shows the relationship between variables X and Y. The regression line is shown in the figure.



QUESTION 4: The following figure shows the relationship between variables X and Y. The regression line is shown in the figure.

QUESTION 5: The following figure shows the relationship between variables X and Y. The regression line is shown in the figure.

# Chart Types



# Navigation



Navigation

- 1. Introduction
- 2. Navigation
- 3. Navigation
- 4. Navigation
- 5. Navigation
- 6. Navigation
- 7. Navigation
- 8. Navigation
- 9. Navigation
- 10. Navigation
- 11. Navigation
- 12. Navigation
- 13. Navigation
- 14. Navigation
- 15. Navigation
- 16. Navigation
- 17. Navigation
- 18. Navigation
- 19. Navigation
- 20. Navigation
- 21. Navigation
- 22. Navigation
- 23. Navigation
- 24. Navigation
- 25. Navigation
- 26. Navigation
- 27. Navigation
- 28. Navigation
- 29. Navigation
- 30. Navigation
- 31. Navigation
- 32. Navigation
- 33. Navigation
- 34. Navigation
- 35. Navigation
- 36. Navigation
- 37. Navigation
- 38. Navigation
- 39. Navigation
- 40. Navigation
- 41. Navigation
- 42. Navigation
- 43. Navigation
- 44. Navigation
- 45. Navigation
- 46. Navigation
- 47. Navigation
- 48. Navigation
- 49. Navigation
- 50. Navigation
- 51. Navigation
- 52. Navigation
- 53. Navigation
- 54. Navigation
- 55. Navigation
- 56. Navigation
- 57. Navigation
- 58. Navigation
- 59. Navigation
- 60. Navigation
- 61. Navigation
- 62. Navigation
- 63. Navigation
- 64. Navigation
- 65. Navigation
- 66. Navigation
- 67. Navigation
- 68. Navigation
- 69. Navigation
- 70. Navigation
- 71. Navigation
- 72. Navigation
- 73. Navigation
- 74. Navigation
- 75. Navigation
- 76. Navigation
- 77. Navigation
- 78. Navigation
- 79. Navigation
- 80. Navigation
- 81. Navigation
- 82. Navigation
- 83. Navigation
- 84. Navigation
- 85. Navigation
- 86. Navigation
- 87. Navigation
- 88. Navigation
- 89. Navigation
- 90. Navigation
- 91. Navigation
- 92. Navigation
- 93. Navigation
- 94. Navigation
- 95. Navigation
- 96. Navigation
- 97. Navigation
- 98. Navigation
- 99. Navigation
- 100. Navigation



# Business Analytics



# Business Analytics





Date	Description
1998-01-01	Initial setup and data collection.
1998-02-01	First major update to the system.
1998-03-01	Second major update and testing phase.
1998-04-01	Final review and deployment.
1998-05-01	Post-deployment monitoring and feedback.